



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA WA 2013

GIREIDI YA 1

MBALO -TSHIVENḐA

TSUMBO DZA MBUDZISO

Bugwana hei i na masiaḑari a 20, hu sa katelwi na bambiri ḑa nga nḑa

SUMBANQILA YA KUSHUMISELE KWA TSUMBO DZA MBUDZISO

1. Zwine tsumbo dza shumiswa zwone

Musi tsumbo dza mbudziso dza Gireidi na thero dzo dzudzanywa nga mutavha wo katelaho zwidombedzwa zwothe, mudededzi ha tei u nea vhagudi mutavha wothe wa mbudziso uri vha fhindule nga tshifhinga tshithihi. **Mudededzi u tea u nanga mbudziso dzine dza elana na ngudo dze a dzudzanya dzo tetshelelwa tshifhinga tshenetshe.** Vha tea u nanga tsumbo dza mbudziso nga nthihi nga vhuronwane kana tshigwada tsha mbudziso dzine vhagudi vha nga kona u dzi fhindula, dzi nga shumiswa nga zwifhinga zwo fhambanaho zwa u funza na u guda nga nqila i tevhelaho:-

- 1.1 Mathomoni a ngudo sa thesite ya tsedzisiso (diagnostic) u itela u topola maanqa na vhuṭudzeṭudze ha mugudi. Mawanwa a tsedzisiso a tea u bveledza nyeletshedzo kha vhagudi na u bveledza ngudo dzo teaho u lulamisa vhuṭudzeṭudze ho topoliwaho na u khwaṭhisa maanqa a vhukoni vhune vha vha naho. Thesite ya tsedzisiso i nga fhiwa sa tshurwahaya u itela u vhulunga tshifhinga tsha u funza kilasini.
- 1.2 Vhukati ha ngudo, sa thesite ya tshifhinga tshoṭhe u itela u linga arali vhagudi vho kona u swikelela nḡivho na zwikili zwo tiwaho musi ngudo i tshi khou ḡi ya phanḡa u itela uri hu songo vha na mugudi ane a ḡo siwa murahu.
- 1.3 Nga mafheloni a ngudo kana ha ngudo dzi re na tshivhalo thesite ya murahu ha **tshifhinga tshilapfu (summative)** i tea u ṙwalwa u itela u linga arali vhagudi vho kona u swikelela na u kona u shumisa nḡivho na zwikili zwo teaho kha ngudo dzo no gudwaho/funzwaho. **Tsivhudzo (feedback)** i tea u fhiwa musi mudededzi a tshi vhona hu na ngudo dzine dza ṭoḡa u **khwaṭhisedza (consolidate)** nḡivho na zwikili zwo imaho ngauri.
- 1.4 Tshifhinga tshoṭhe vhagudi vha tea u ṭanelwa maitele a u linga kana u kuvhudzisele, tsumbo dza mbudziso, kufhindulele kwa u nanga hu na zwinzhi (multiple –choice) mbudziso ya phindulo nzhi u fhindula nga u tou funa, (free response) mbudziso dza phindulo pfufhi, na dziṙwe.

Musi tsedzisiso (diagnostic) na u linga ha tshifhinga tshoṭhe (formative) hu tshi nga vha hu pfufhi zwi tshi ya kha tshivhalo tsha mbudziso dzo katelwaho, u linga nga murahu ha tshinga tshilapfu hu ḡo katela mbudziso nḡzhi u swika kha thesite yo fhelelaho zwi tshi ya kha mushumo wo no gudwaho nga itsho tshifhinga. Zwa ndeme ndi zwauri vhagudi vha ite nḡowenḡowe yo teaho kha u fhindula thesite yo ḡalaho na kha lushaka lwa tsumbo ya thesite ya u Linga ha Ṓwaha Ṓwaha ha lushaka(ANA)


2. Memorandamu kana Sumbanqila ya kuvhudzisele (Memoranda or answering guidelines)

Tsumbo ya vhukuma ya phindulo ndavhelelwa dza tsumbo dza mbudziso iṙwe na iṙwe ya theiste dzo ṙetshedzwa na dza modele wa thesite ya ANA. Vhadededzi vha tea u dzhela nzhele uri memorandamu a u tei u vha u netisaho. Memorandamu u tea u ṙetshedza fhedzi maitele o ṭanḡavhuwaho a phindulo ndavhelelwa na vhadededzi vha tea u vhudzisesa vha kone u nea muṙene phindulo i tendiseaho na dziṙwe phindulo dzi tendiseaho dzo fhambanaho dzo ṙetshedzwaho nga vhagudi.



3. U katelwa ha kharikhuḡamu


Ndi zwa ndeme vhukuma uri kharikhuḡamu ya kilasi yeneyo i katelwe nga vhuḡalo. Tsumbo dza gireidi iṙwe na iṙwe a dzo ngo katela kharikhuḡamu yoṭhe. Ho tou topolwa nḡivho na zwikili zwa ndeme zwa mushumo une wa katela themo ya 1, 2 na 3 ya ṙwaha wa tshikolo.

1. Swayani nga “X “ kha tshivhumbeo tsha 3-D tshine tsha kunguluwa



2. Fhedzisani

Zwi f anyiso	Nomboro	Dzina la nomboro
a. 	_____	Sumbe
b. 	9	_____

c. 	_____	_____
---	--------------	--------------

3. Dzhenisani nomboro dzo tshelaho.

a.

2	4			10		14
---	---	--	--	----	--	----

b.

5		15		20	25	
---	--	----	--	----	----	--

c.

14	15		17	18		20
----	----	--	----	----	--	----

4. Dzhenisani phindulo.

a. $9 + 5 =$ _____

b. $13 - 1 =$ _____


c. $6 + 3 =$ _____

5. Tāṇḁavhudzani pha t heni

a.



b.



c.



6. Fhedzisani phe t heni ya nomboro dzi t evhelaho:

a. 35; 40; ____; ____; ____; 60

b. 10; ____; 30; ____; ____; 60

c. 1; ____; 3 ; ____; ____; 6

7.1

Hu na naledzi nngana kha t shibogisi t shi re a f ho f hasi? Wanani phindulo nga u shumisa u t anganyisa ha u dovholola.




a. Phindulo _____

b. A f ho f hasi ho oliwa maapula mangana? Wanani phindulo nga u shumisa u t anganyisa ha u dovholola.



- b. Bogisi $\frac{1}{2}$ t hihi $\frac{1}{2}$ na khirayoni dza 9. Hu na khirayoni nngana kha mabogisi mararu?




8. Vhekanyani nomboro dzi t evhelaho u bva kha $\frac{1}{2}$ hukhusa u ya kha khulwanesa:

a. 15 12 13 7

b. 6 8 9 7 1

8.2 Nwalani nomboro dz it evhelaho dza fulaga u bva kha khulwanesa u ya kha thukhusa .

5, 2, 7, 1, 6, 4, 3



Shumisani khalenda i re afho fhasi u fhindula mbudziso.

Tha famuhwe 2013						
Musumbul	Lavhuv	Lavhur	Lavhun	Lavhut	Mugiv	Swond
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

9.1 Ndi duvha li fhio line la da ho no fhela maduvha manu u bva kha Lavhuraru? _____.

9.2 Fhedzisani fhungo linwe na linwe.

Shumisani maip fi aya “**Musumbuluwo**” kana “**Swondaha**” kana “**Lavhuvhili**” kha

a. _____ ndi duvha li t evhelaho Swondaho.

b. _____ ndi duvha li rangelaho Musumbuluwo.

10.1




Mmawe vha na maapula a rath uri vha a kovhele vhana vhavho a linganaho.. Nwana mu t hihi u do wana maapula mangana?

Nwana mu t hihi u do wana maapula a _____

10.2


Kovhelani vha t ukana vhararu bola dzi linganaho kha dza12.



Mu t ukana mu t hihi u wana bola dza_____ .

10.3

Kovhelani zwienge zwa fumiina kha vha fumakadzi vhasumbe.




Mu fumakadzi mu t hihi u do wana zwienge zwa _____ .

11.1 Talani luswayo “X” kha mu t alo mulap f usa.


Mu t alo A _____

Mu t alo B _____


Mu t alo C _____



Musevhe



Riboni



Reki t hengele

Lavhelesani zwi f anyiso zwi re a f ho n̄tha ni kone u dzhenisa
phinndulo kha ma f hungo a re nga f hasi.

11.2 a. _____ ndi p f u f hisa.

b. _____ ndi ndap f u kha riboni.

12. Shumisani mu t alombalo, ni sumbedze u t anganyisa

a. 5 na 7.

--

b. 4 na 4.

--

c. 7 na 3.

--

13. Dzhenisani nomboro yone.

Nomboro	Nomboro yo davhuliwa
4	_____
7	_____
_____	20


14. 1 Lu funo u na miomva ya 15. Thanyani u na miomva ya 8.

Shumelani mbalo yaṅu kha it shi t shibogisi.

Miomva ya Lu funo i fhira ya Thanyani nga mingana?

Miomva ya Lu funo i fhira ya Thanyani nga ya _____ .

- 14.2 Mulalo u na maḽegere a 3 na Fhimani u na maḽegere a 6.



Mulalo na Fhimani vha na maḽegere a _____ o ṭangangana?

- 14.3 Vusani o dzhia maapula maṅa na Shumani a dzhia maapula maṭanu.



Vhoṭhe vho dzhia maapula a _____ o ṭangana?

15.1 Mme vho renga aisikhirimu nga R5

a. Aisikhirimu dza 3 dzi do vha dureka vhugai?

R _____

b. Mmawe vho badela R20. Arali vha renga aisikhirimu dza 3 vha do wana tshin tshi ya vhugai?

R _____

15.2 Fhedzisani thebulu: No itelwa mutalo wa u thoma.


tshirengwa:	Nda badela nga:	Tshin tshi yanga ndi:
e.g.  R 1,20c		
	R 2,00	80 c
 R 10, 00c	20,00	a. _____
 R 3, 00c	R 5,00	b. _____

- 15.3 Pandelani u na R 5, 00. A renga legere nga R2, 00 na miomva nga R2, 00. O sala na tshintshi ya vhugai?




Olani mutalo mutihi wa simetiri kha zwivhumbeo zwi t evhelaho.


16.1



16.2



16.3



Shumisani gira fu u f hindula mbudziso.

Nomboro ya zwi fuwo	Zwi fuwo bulasini		
	5		
	4		
	3		
	2		
	1		
		kholomo	Khuhu
			nguluvhe

17.1 Ha f ha bulasini nomboro ya khuhu na ya _____ dzi a
f ana kana u lingana.

17.2 Lavhelesani girafu ya zwi fanyiso ni kone u f hindula mbudziso dzi t evhelaho.

Tshi fanyiso  t sho imela Nwana 1

Zwi fuwo zwa vhana				
Nomboro ya vhana learners				
				
				
				
				
				
				
				
	Mmbwa	Zwimange	Khovhe	Zwiḽoni

17.2 a. Ndi vhana vhangana vha re na khovhe? _____

b. Vhana vha re na zwimange vha fhira vha re na mmbwa nga vhangana? _____

17.3

Sedzani girafu ya zwifanyiso ni kone u fhindula mbudzo diti tsvhelaho

Fulaga diti rengiswa vhangeleni la tshikolo nga bureiki.

Imela fulaga l.

Musumbuluwo	Lavhuvhili	Lavhuraru	Lavhuna	Lavhutano

a. Ndi duvha lile ha rengiswa fulaga

thukusa? _____

b. Nga Musumbuluwo ho rengiswa fulaga nngana? _____

c. Fulaga dzo rengisiwaho vhege yote ndi nngana? _____